

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG  
DITLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**SEPEDI LELEME LA TLALELETŠO  
MAEMO A A PHAGAMEGO  
(Lephephe la bobedi)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

---

KAROLO YA A  
DIRETO

**POTŠIŠO 1**

**Senakangwedi 5 – D.M. Mampuru**

- |      |   |            |
|------|---|------------|
| 1.1  | Ke ge go sa hlwe ba ratana<br>Ge go sena kwano  | (2)<br>(2) |
| 1.2  | Ee/Aowa, bana ba swanetše go hlokomelwa<br>Balekwa ba tla fa dikarabo tša bona  | (2)        |
| 1.3  | Ee / Aowa, Ke be nka nyaka thušo bathong<br>Balekwa ba tla thekga dikarabo tša bona   | (2)        |
| 1.4  | <u>A</u> nyentšha bontši<br><u>A</u> nkgela meloko bokapodile   | (1)        |
| 1.5  | Gore ge re le batho batswadi ba hlalane re se iphetoše ditseketeke<br>- Re se ke ra ingala<br>- Re se šie go kgopela thušo bathong. | (2)<br>(2) |
| 1.6  | - Monna yo mongwe<br>- ngwana   | (1)<br>(1) |
| 1.7  | Ke mosadi   | (1)        |
| 1.8  | Ee / Aowa, ka gobane ga ke o tsebe<br>- O tlišitše ngwana ka lapeng la ka<br>- Balekwa ba tla ntšha maikutlo a bona                 | (2)        |
| 1.9  | - Boso le bokopana / ka kgang le swele / boradia le bobé  | (2)        |
| 1.10 | Sereto se bolela ka meriti ye mebedi yeo e lego lefastereng la Moreti. Meriti ye e ntshofatša pelo ya moreti ka gobane e swana.     | (2)        |
| 1.11 | Ka gore ga o tsebe gore o ya kae?   | (2)        |
| 1.12 | O tla be o ba selekile  | (2)        |

- 1.13 Nka kwa bohloko ka gobane ke se phoofolo (2)
- 1.14 Ee / Aowa, ka gobane ke a phela (2)  
- Ke kgona go dira se le sela  
Balekwa ba tla fa dikakanyo tša bona
- 1.15 Mabele (1)
- 1.16 Lwaleng / Godimo ga lwala (1)
- 1.17 Re re gaa gaa gaa (2)  
Tumanoši ye a e boeeditšwe gantši / go gatelela seo se dirwago
- 1.18 Ge go šilwa (2)
- 1.19 Ge o tlile ka pela (2)
- 1.20 Nka boa gape gosasa (2)

**PALOMOKA YA KAROLO YA A: [40]**

**KAROLO YA B  
TERAMA**

**POTŠIŠO 2**

***A mo swina ngwanana' thakana – M.S. Serudu***

- 2.1 Ka gobane a na le moratiwa yo mongwe /  
Ka gobane a ratana le tatagwe Modupi (2)
- 2.2 Lerato la go se re selo / la go se iše felo (1)
- 2.3 Ke be nka itshepelela / ke be nka se fele pelo (2)
- 2.4 Ee / Aowa, ka gobane ga a mo roge (2)  
- O selekišwa ke gore e le ngwana wa Lekope  
- Balekwa ba tla thekga dikarabo tša bona.
- 2.5 - Wa maroga (2)  
- Wa go hloka dikeletšo  
- Wa bogale
- 2.6 Ee / Aowa, o be a tlo kgopela lerato (2)  
- O be a tlo fereya Mmatlala  
- Balekwa ba tla fahlela.
- 2.7 A re ba a mo senyetša ka lebenkeleng (2)  
A re ba mo jela tšhelete

- 2.8 Lekope (1)
- 2.9 Gore ba tlo boledišana le yena. (2)
- 2.10 Ee / Aowa, ka gore o le yo monyane go bona / Ge ditaba di sa sepele gabotse (2)  
Balekwa ba tla fahlela
- 2.11 Ee / Aowa, ka gore banyalani ba swanetše go arogantšhwa ke lehu. (2)  
Balekwa ba tla fa dikgopolo tša bona.
- 2.12 Batho ba tlo ba lebelela bjang (2)  
Batho ba tlo bolela ka bona
- 2.13 - Go tlo boledišana le yena (2)  
- Ba lapa la gagwe.
- 2.14 Ke gore o tšhogile (2)
- 2.15 Ke mokgalabje eupša o nyaka go nyala gape (2)
- 2.16 Ee / Aowa, Ka gore o a mo nyatša / o a mo agiša (2)  
Balekwa ba tla thekga dikarabo tša bana
- 2.17 Ya gore Nadinadi o bone Mologadi ga Matonya (2)
- 2.18 Gore e tle e be hlatse ya gagwe (2)
- 2.19 Ee / Aowa, o tloga a e gopola gabotse / o be a dira ka boomo (2)  
Balekwa ba tla fahlela dikarabo tša bona.
- 2.20 Ka gobane ba tlwaetše go no ipolelela / hlamola metlae (2)
- 2.21 Ga go bjalo, lapa le thubja ke yena (2)

**PALOMOKA YA KAROLO B: [40]**

**KAROLO YA C  
PADI**

**POTŠIŠO 3**

***Nnete fela – M.A. Kekana***

- 3.1 O nyaka Karabo a dule ka gae a folele sa ruri / tatagwe a se mo rake (2)
- 3.2 Ke kotsi ya sefatanaga (2)
- 3.3 Ee / Aowa, Nka mmontšha diphošo gomme ka mo lebalela (2)  
Balekwa ba tla ntšha maikutlo a bona.

- 3.4 Ke ge Karabo a lahlegelwa ke go ba mojalefa (2)
- 3.5 Ee / Aowa, ka gobane e ka ba nna mojalefa (2)  
Balekwa ba tla thekga dikarabo tša bona
- 3.6 - O ile a kwa mantšu a bolela ka phapošingtulelo  
- A theeletša  
- A kwa sephiri sa go fofiša khaete (2)
- 3.7 Ba be ba ngwala ditšheke tšeo di se nago selo (3)  
Ba di panka ka mabitšo a a fapanego
- 3.8 Ke ge Karabo a re ga se a sebela motho ka sephiri seo (2)
- 3.9 Ee / Aowa, ka gobane go tla be go se sa thuša selo / go phološa bophelo bja  
ka (2)  
Ba lekwa ba tla fahlela dikarabo
- 3.10 Ke ge a ekwa Bubbles a goa (2)  
Ke go nyaka go mo thuša (2)
- 3.11 Ee / Aowa, ka gobane o ka se se hwetše (2)  
Balekwa ba tla fa boikgopolelo bja bona
- 3.12 Ee / Aowa, ke bohodu / go utswa / go se tšhabe dilo tša batho (2)  
Balekwa ba tla ntšha boikgopolelo bja bona
- 3.13 Le ile la tšhabela ka sefatanageng (2)
- 3.14 Ba tšhaba gore ba tla se šala morago (2)
- 3.15 - Bubbles o tseba mo sengwalwa se ileng (2)  
- Ke gore Ariel a se mmošise ka sona.
- 3.16 Ariel, gore o tseba sephiri sa sindikheiti (3)
- 3.17 Wa go ba tlišetša Ariel gore ba mmolaye (2)
- 3.18 O be a sa nyake gore ba bolele le yena (2)

**PALOMOKA YA KAROLO YA C: [40]**

KAROLO YA D  
DIKANEGELOKOPANA

POTŠIŠO 4

**Go eseba mang – H.M. Ramokgopa**

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 4.1  | O be a nyaka go tšhaba  | (2) |
| 4.2  | Ke be nka tšhaba / nka lla / ka goa<br>Balekwa ba tla fa dikgopolo tša bona | (2) |
| 4.3  | Go re ba bolaye T.T.  | (2) |
| 4.4  | O be a tšhogile   | (2) |
| 4.5  | Ke be nka goelela / Ke be nka tšhaba  | (2) |
| 4.6  | O be a katakata / o be a boela morago                                       | (2) |
| 4.7  | Taamane   | (1) |
|      | Ntona   | (1) |
| 4.8  | Sethunya  | (1) |
| 4.9  | O ile a yo reka diruiwa / diphoofolo  | (2) |
| 4.10 | Ke be nka ya mošeamawatlle / nka ithabiša                                   | (2) |
| 4.11 | dipere  | (1) |
| 4.12 | Ratswale wa mohu Feus   | (1) |
| 4.13 | Go phatlalatša phahla ya mokgonyana wa gagwe (Feus)                         | (1) |
|      | Go phetha melato ye Feus a e tlogetšego                                     | (1) |
| 4.14 | Go tlo seka molato wa ditonki   | (2) |
| 4.15 | Tše selalago  | (1) |
| 4.16 | Tse di selalago   | (2) |
| 4.17 | Ka gobane di be di goetšwe / nametšwe ke pere / di tlo tswala dimeila       | (2) |
| 4.18 | A mararo  | (2) |
| 4.19 | Magalakwena   | (1) |
|      | Udi   | (1) |
| 4.20 | Ke gore meetse e be e se a mantši / meetse a be a sa khupetše dinao         | (2) |

- 4.21 Ba re ke yena a bolaileng ngwanenya wa Sefolo (2)
- 4.22 Ke be nka ba hlalošetša gore ga se a dira selo (2)  
Ke be nka ba ela maphodiseng  
Ke be nka mo rema ka selepe

**PALOMOKA YA KAROLO YA D: [40]**

**KAROLO YA E  
DIKANEGELOTŠHABA**

**POTŠIŠO 5**

***Moepathutse – S.A. Makopo***

- 5.1 Ba bone a etla a nnoši (2)
- 5.2 Ee / Aowa, ka gobane batho ba ka se tsebe nnete (2)  
Balekwa ba tla fa maikutlo a bona
- 5.3 Mašilo o mo kgoromeleditse ka meetseng a hlokofala / a kgangwa ke meetse (2)
- 5.4 E be e nyaka go tsebiša batho gore Mašilo o bolaile Mašilwane (2)
- 5.5 Ke go kwa ka lehu la Mašilwane (2)
- 5.6 La go fula dikenywa (2)
- 5.7 Gore ba se bonwe ke motho (2)
- 5.8 Mogogonope wa Mokadiathola (2)
- 5.9 Ke ge ba wela fase (2)
- 5.10 Ba ile ba wela fase / ba rapalala le bana ba bona / ba hloka thušo (3)
- 5.11 Gore re theeletše / re se tshela melao ge e beilwe (2)
- 5.12 Go yo tšea kgare (2)
- 5.13 Ka gobane e tšhogile (2)
- 5.14 Hlogo e binabina ka lapeng (2)
- 5.15 Ke be nka tšhaba / ke be nka lla / ke be nka bitša batho (2)
- 5.16 O bitša maphoofolo (2)
- 5.17 Ee / Aowa, ka gobane tau e be sa hwa (2)  
Balekwa ba tla fahlela. (2)

- 5.18 Ee/Aowa go re ke ikgodiše gore e hwile ka nnete (2)  
Balekwa ba tla fa maikutlo a bona
- 5.19 Nare (1)
- 5.20 A ile a tšhaba / A ile a ipha lešoka (2)

**PALOMOKA YA KAROLO E: [40]**

**PALOMOKA 40 x 2= 80**